

t55_group_2

(TMHL8dfXdVotaC3NE8yHNfVv1WvzTFdHZnE)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $g3_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u2_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_realset1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (m1_group_2 X0 X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))) \Rightarrow ((m1_group_2 X1 X0) \Leftrightarrow ((r1_tarski (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X0)) \wedge (u2_algstr_0 X1 = k1_realset1 (u2_algstr_0 X0) (u1_struct_0 X1)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 = X1) \Leftrightarrow ((r1_tarski X0 X1) \wedge (r1_tarski X1 X0)) \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))) \Rightarrow (((m1_group_2 X0 X1) \wedge (m1_group_2 X1 X0)) \Rightarrow (g3_algstr_0 (u1_struct_0 X0) (u2_algstr_0 X0) = g3_algstr_0 (u1_struct_0 X1) (u2_algstr_0 X1))) \end{aligned}$$